



OBRAZAC ZA BIRANJE OPCIJA ZA ZADR AVANJE SAVEZNOG POREZA NA PRIHOD

IME I PREZIME: _____ BR. SOCIJALNOG OSIGURANJA: #
(Štampanim slovima)

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

KUĆNA ADRESA: _____
Ulica/stan

Grad Država Poštanski br.

Kao pojedincu koji popunjava za naknadu za slučaj nezaposlenosti, vodite računa da:

- (1) Naknada za slučaj nezaposlenosti je podložna saveznom porezu na prihod;
- (2) Možda će biti neophodno da izvršite procjenu poreskih davanja;
- (3) Po zakonu koji je stupio na snagu 1. januara 1997., morate odlučiti želite li da se savezni porez na prihod odbija i zadržava od vaše naknade za slučaj nezaposlenosti. Standardna stopa odbitaka je 15% od bruto iznosa sedmične beneficije; a po zakonu koji na **snazi od 7. augusta 2001., stopa je izmijenjena na 10%.**
- (4) Nakon pisanog zahtjeva, možete izmijeniti opciju o zadržavanju. Vaš zahtjev za izmjenom ili okončanjem važenja opcije mora sadržavati vaše ime i prezime, broj socijalnog osiguranja, kućnu adresu i potpis.
- (5) Datum stupanja na snagu vaše izabrane opcije je datum kojeg odjel unosi vašu opciju u svoj automatski sistem beneficija i biće primjenjiv samo na isplate izvršene nakon tog datuma.

Uputstva:

Na ovom obrascu morate navesti da li želite da se vaš savezni porez na prihod odbija i zadržava od vaših budućih čekova sa naknadom zbog nezaposlenosti.

Navedite svoj izbor upisivanjem (X) u odgovarajući okvir ispod. Ovaj obrazac morate potpisati, datirati i poslati nazad Ministarstvu.

Da, ja želim da ste savezni porez na prihod odbija i zadržava od mojih čekova za naknadu za nezaposlenost.

Ne, ja ne želim da ste savezni porez na prihod odbija i zadržava od mojih čekova za naknadu za nezaposlenost.

Vaš potpis:

Današnji datum: ____/____/____

NHES 0171
Bosnian R 9/10

Election Form for Withholding of Federal Income Tax

NHES je ponosni član Američke mreže radne snage (America's Workforce Network) i NH poslova (NH Works). NHES je poslodavac koji daje jednaku šansu svima (Equal Opportunity Employer) i u saglasnosti je sa Zakonom o pravima Amerikanaca sa invaliditetom. Dodatne pomoći i usluge dostupne su po zahtjevu osoba sa invaliditetom.

Telefon (603) 224-3311 Faks (603) 228-4145 TDD/TTY pristup: Relej 1-800-735-2964 Web stranica: www.nhes.nh.gov